



Mikrokreditno društvo PRIVREDNIK d.o.o.
BIJELJINA



**NOTE - Napomene uz godišnji finansijski izvještaj
za 2024. godinu
(od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine)**

Bijeljina, februar 2025. godine

	SADRŽAJ	1
I	Godišnji finansijski izvještaj za 2024. godinu	2
1	Bilans stanja	2
2	Bilans uspeha	7
3	Izvještaj o tokovima gotovine	10
4	Izvještaj o promjenama na kapitalu	12
5	Vanbilansna evidencija	13
II	Zabilješke uz godišnji finansijski izvještaj	13
1	Opšti podaci	13
2	Osnove za sastavljanje i prezentaciju finasijskih izvještaja i računovodstveni metodi	15
3	Računovodstvene politike	15
III	Pokazatelji poslovanja	21
1	Bilans uspjeha	21
2	Bilans stanja	26
IV	Ostale informacije	31
1	Transakcije sa povezanim licima	31
3	Eksternalizovane aktivnosti	31
4	Događaji nakon datuma finansijskih izvještaja	32
5	Drugi finasijski izvještaji	32

I GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Bilans stanja -aktiva na dan 31.12.2024

27-12-2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (002 do 004)	001	2	898.623	336.080
000, 001, 002, 009 (dio), 050, 051, 052, 059 (dio)	1.1. Gotovina	002		898.623	336.080
004, 009 (dio), 010 (dio), 011, 019 (dio), 060 (dio), 061, 069 (dio)	1.2. Sredstva na računima po videnju kod Centralne banke	003			
003, 009 (dio), 020 (dio), 021 (dio), 029 (dio), 053, 059 (dio), 080 (dio), 089 (dio), 190 (dio), 191 (dio), 199 (dio), 290 (dio), 299 (dio)	1.3. Ostali depoziti po videnju	004			
	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (006 do 008)	005			
126 (dio), 136 (dio), 226 (dio)	2.1. Finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja	006			
126 (dio), 136 (dio), 226 (dio)	2.2. Finansijska sredstva za koja je izabrano da se ne mjere po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	007			
016, 017, 025, 026, 066, 085, 120, 121, 130, 131, 140, 141, 142, 143, 184, 185, 194, 195, 199 (dio), 220, 221, 240, 242, 284, 294, 299 (dio)	2.3. Finansijska sredstva koja se nisu kvalifikovala za mjerenje po amortizovanoj vrijednosti, niti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	008			
	3. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (010 do 012)	009			
127, 137, 227	3.1. Ulaganja u vlasničke instrumente	010			
122, 123, 129 (dio), 132, 133, 139 (dio), 222, 223, 229 (dio)	3.2. Hartije od vrijednosti	011			
014, 015, 019 (dio), 023, 024, 029 (dio), 064, 069 (dio), 083, 089 (dio), 145, 146, 147, 148, 149, 181, 183, 189 (dio), 192, 193, 199 (dio), 245, 247, 249 (dio), 281, 289 (dio), 292, 299 (dio)	3.3. Dati krediti i ostali dužnički instrumenti	012			
	4. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (014 do 018)	013	2	10.185.216	8.006.548
010 (dio), 019 (dio), 060 (dio), 069 (dio)	4.1. Obavezna rezerva kod Centralne banke	014			

Bilans stanja -aktiva

na dan 31.12.2024

-K.M

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
124, 125, 128, 129 (dio), 134, 135, 138, 139 (dio), 224, 225, 228, 229 (dio)	4.2. Hartije od vrijednosti	015			
012, 013, 018, 019 (dio), 020 (dio), 021 (dio), 029 (dio), 062, 068, 069 (dio), 080 (dio), 089 (dio)	4.3. Depoziti kod drugih banaka	016			
020 (dio), 021 (dio), 029 (dio), 080 (dio), 089 (dio), 190, 191, 199 (dio), 10, 11, 180, 182, 189 (dio), 20, 280, 289 (dio), 290, 299 (dio)	4.4. Dati krediti	017		10.185.216	8.006.548
022, 029 (dio), 082, 089 (dio), 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259	4.5. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	018			
152, 162, 252	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	019			
144, 244	6. Derivatna finansijska sredstva	020			
33	7. Unaprijed placeni porez na dobit	021			
37	8. Odložena poreska sredstva	022			
30	9. Nekretnine, postrojenja i oprema	023	2	53.830	33.749
34	10. Sredstva uzeta u zakup	024			
33	11. Investicione nekretnine	025			
311, 312, 313, 314, 317, 318, 319	12. Nematerijalna sredstva	026	2	16.621	4.134
310	13. Goodwill	027			
170, 179 (dio), 270, 279 (dio)	14. Ulaganja u zavisna društva	028			
171, 179 (dio), 271, 279 (dio)	15. Ulaganja u pridružena društva	029			
172, 179 (dio), 272, 279 (dio)	16. Ulaganja u zajedničke poduhvate	030			
350, 351, 359 (dio)	17. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	031			

Bilans stanja -aktiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
027, 028, 029 (dio), 030, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 07, 087, 088, 09, 196, 197, 198, 199 (dio), 296, 297, 298, 299 (dio), 32, 358, 359 (dio), 36	18 Ostala sredstva i potraživanja	032	2	66.364	2.844
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 005 + 009 + 013 + 019 + 020 + 021 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032)	033	2	11.220.654	8.383.355
91, 92	B. VANBILANSNA EVIDENCIJA	034	2	602.617	1.537
	V. UKUPNO SREDSTVA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (033 + 034)	035	2	11.823.271	8.384.892

Bilans stanja -pasiva
na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
432, 433, 442, 443, 487, 488, 496, 497, 532, 533, 587, 596	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	101			
	2. Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (103 do 108)	102	2	9.084.278	6.634.659
400 (dio), 401 (dio), 402, 405 (dio), 410 (dio), 411 (dio), 412, 415 (dio), 420 (dio), 421 (dio), 480 (dio), 483 (dio), 490 (dio), 493 (dio), 500 (dio), 501 (dio), 502, 505 (dio), 520 (dio), 580 (dio), 590 (dio)	2.1 Depoziti od banaka i drugih finansijskih institucija	103			
400 (dio), 401 (dio), 403, 405 (dio), 410 (dio), 411 (dio), 413, 415 (dio), 420 (dio), 421 (dio), 480 (dio), 483 (dio), 490 (dio), 493 (dio), 500 (dio), 501 (dio), 503, 505 (dio), 520 (dio), 580 (dio), 590 (dio)	2.2 Depoziti od klijenata	104			
404, 408, 409, 414, 418, 419, 424, 425, 426, 427, 480 (dio), 483 (dio), 491, 492, 494, 495, 504, 508, 509, 524, 526, 580 (dio), 591, 592	2.3 Uzeti krediti	105		1.555.570	1.692.030
462, 552	2.4 Obaveze po lizingu	106			
430, 431, 440, 441, 530, 531	2.5 Izdati dužnički instrumenti	107		4.003.937	1.747.629
406, 407, 416, 417, 422, 423, 429, 463, 506, 507, 522, 529, 553	2.6 Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	108		3.524.771	3.195.000
434, 534	3 Derivatne finansijske obaveze	109			
475	4 Obaveze za porez na dobit	110	2	23.238	13.126
465	5 Odložene poreske obaveze	111			
	6 Rezervisanja (113 do 115)	112			
472, 473, 572	6.1 Kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija	113			

Bilans stanja -pasiva

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
470 (dio), 479 (dio), 570 (dio), 579 (dio)	6.2 Sudski sporovi	114			
470 (dio), 471, 474, 479 (dio), 570 (dio), 579 (dio)	6.3 Ostala rezervisanja	115			
45, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469, 476, 477, 481, 482, 484, 486, 489, 498, 499, 550, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 581, 582, 584, 589, 599	7. Ostale obaveze	116	2	546.276	342.504
	A. UKUPNO OBAVEZE (101 + 102 + 109 + 110 + 111 + 112 + 116)	117	2	9.653.792	6.990.289
	1. Akcijski kapital (119 + 120 - 121)	118	2	1.000.060	1.000.060
800 (dio), 801 (dio), 803 (dio)	1.1. Obične akcije (Vlasnički udjeli / Ostali kapital)	119		1.000.060	1.000.060
800 (dio), 801 (dio), 803 (dio)	1.2. Povlaštene akcije	120			
804	1.3. Otkupljene sopstvene akcije	121			
802, 805	2. Emisiona premija ili emisioni gubitak (+/-)	122			
	3. Rezerve (124 do 126)	123		52.226	34.290
810 (dio), 811 (dio)	3.1. Zakonske/statutarne rezerve	124			
810 (dio)	3.2. Rezerve formirane iz dobiti	125		52.226	34.290
811 (dio), 812, 814	3.3. Ostale rezerve	126			
	4. Revalorizacione rezerve (128 do 130)	127			
820	4.1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	128			
821	4.2. Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	129			
822, 823, 829	4.3. Ostale revalorizacione rezerve	130			
	5. Dobit (132 + 133)	131		514.576	358.716
830, 832	5.1. Dobit tekuće godine	132		514.576	358.716
831, 833, 834	5.2. Neraspoređena dobit iz ranijih godina	133			
	6. Gubitak (135 + 136)	134			
840	6.1. Gubitak tekuće godine	135			
841	6.2. Gubitak iz ranijih godina	136			
	7. Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (118 + 122 + 123 + 127 + 131 - 134)	137	2	1.566.862	1.393.066
	8. Učesća bez prava kontrole	138			
	B. UKUPNO KAPITAL (137 + 138)	139	2	1.566.862	1.393.066
	V. UKUPNO OBAVEZE I KAPITAL (117 + 139)	140	2	11.220.654	8.383.355
96, 97	G. VANBILANSNA EVIDENCIJA	141	2	602.617	1.537
	D. UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I VANBILANSNA EVIDENCIJA (140 + 141)	142	2	11.823.271	8.384.892

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2024.

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	1. Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi (202 do 204)	201	1	1.405.763	1.032.677
70 (dio)	1.1. Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	202		1.405.763	1.032.677
70 (dio)	1.2. Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	203			
70 (dio)	1.3. Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	204			
	2. Rashodi kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi (206 + 207)	205	1	375.342	237.456
60 (dio)	2.1. Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi po finansijskim obavezama po amortizovanoj vrijednosti	206		375.342	237.456
60 (dio)	2.2. Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi po finansijskim obavezama po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	207			
	3. Neto prihodi/(rashodi) od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi (201 – 205) (+/-)	208		1.030.421	795.221
71	4. Prihodi od naknada i provizija	209	1	190.999	159.981
61	5. Rashodi od naknada i provizija	210	1	72.947	48.851
	6. Neto prihodi/rashodi od naknada i provizija (209 – 210) (+/-)	211	1	118.052	111.130
	7. Obezvrjeđenje finansijskih sredstava i rezervisanja (213 do 219) (+/-)	212	1	-18.299	-46.361
640, 740 - neto prikaz	7.1. (Neto kreditni gubici) / neto smanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	213		-18.299	-46.361
644, 744 - neto prikaz	7.2. (Neto kreditni gubici) / neto smanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	214			
649 (dio)	7.3. Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja i druga vrijednosna usklađivanja	215			
749 (dio)	7.4. Dobici od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja	216			
641, 741 - neto prikaz	7.5. (Rezervisanja) / ukidanje ranije priznatih rezervisanja za kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija	217			
642 (dio), 643 (dio), 742 (dio), 743 (dio) - neto prikaz	7.6. (Rezervisanja) / ukidanje ranije priznatih rezervisanja za sudske sporove	218			
642 (dio), 643 (dio), 742 (dio), 743 (dio) - neto prikaz	7.7. Ostala (rezervisanja) / ukidanja ranije priznatih rezervisanja	219			
	8. Ostali dobici i (gubici) od finansijskih sredstava (221 do 227) (+/-)	220			
622, 722 - neto prikaz	8.1. Neto dobici/(gubici) od prestanka priznavanja finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	221			
645, 745 - neto prikaz	8.2. Neto dobici/(gubici) od modifikacija finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti koje nisu rezultirale prestankom priznavanja	222			
646, 746 - neto prikaz	8.3. Neto efekti promjene vrijednosti finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	223			
620, 720 - neto prikaz	8.4. Neto dobici/(gubici) od prestanka priznavanja finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	224			
621, 721 - neto prikaz	8.5. Neto dobici/(gubici) od prestanka priznavanja finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	225			
647, 747 - neto prikaz	8.6. Neto dobici/(gubici) od reklasifikacija finansijskih sredstava između poslovnih modela	226			

Bilans uspjeha
na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
649 (dio), 749 (dio) - neto prikaz	8.7. Ostali dobiti/(gubici) od finansijskih sredstava	227			
648, 748 - neto prikaz	9. Neto dobiti/(gubici) od derivatnih finansijskih instrumenata	228			
680, 780 - neto prikaz	10. Neto pozitivne/(negativne) kursne razlike	229			
	11. Dobici i (gubici) od dugoročnih nefinansijskih sredstava (231 do 241) (+/-)	230			
671, 771 - neto prikaz	11.1. Neto dobiti/(gubici) od prestanka priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme	231			
631, 731 (dio) - neto prikaz	11.2. (Neto gubici)/neto dobiti od promjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	232			
631, 731 (dio) - neto prikaz	11.3. (Neto gubici)/neto dobiti od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi	233			
673, 773 - neto prikaz	11.4. Neto dobiti/(gubici) od prestanka priznavanja ulaganja u investicione nekretnine	234			
634, 734 - neto prikaz	11.5. Neto efekti promjene vrijednosti ulaganja u investicione nekretnine koje se vode po fer vrijednosti	235			
632, 732 - neto prikaz	11.6. (Neto gubici)/neto dobiti od promjene vrijednosti investicionih nekretnina	236			
672, 772 - neto prikaz	11.7. Neto dobiti/(gubici) od prestanka priznavanja nematerijalnih sredstava	237			
630, 730 - neto prikaz	11.8. (Neto gubici)/neto dobiti od promjene vrijednosti nematerijalnih sredstava	238			
639 (dio), 739 (dio) - neto prikaz	11.9. Neto dobiti/(gubici) od prestanka priznavanja sredstava s pravom korišćenja	239			
633 (dio), 674 (dio), 733 (dio), 774 (dio) - neto prikaz	11.10. Neto dobiti/(gubici) od stalnih sredstava namijenjenih prodaji	240			
623, 639 (dio), 675, 723, 739 (dio), 775 - neto prikaz	11.11. Ostali (neto gubici)/neto dobiti od dugoročnih nefinansijskih sredstava	241			
776	12. Prihodi od dividendi i učešća	242			
76, 777, 778, 779	13. Ostali prihodi	243	1	8.905	10.659
65	14. Troškovi zaposlenih	244	1	411.994	363.090
662	15. Troškovi amortizacije	245	1	10.979	10.011
660, 661, 663, 664, 665, 669, 676, 677, 679	16. Ostali troškovi i rashodi	246	1	143.372	98.464
	17. Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	247			
	18. Obezvrjeđenje goodwill-a	248			
	19. Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (+ 208 + 211 + 212 + 220 + 228 + 229 + 230 + 242 + 243 - 244 - 245 - 246 + 247 - 248)	249	1	572.734	399.084
	20. Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (+ 208 + 211 + 212 + 220 + 228 + 229 + 230 + 242 + 243 - 244 - 245 - 246 + 247 - 248)	250			
850	21. Tekući porez na dobit	251	1	-58.158	-40.368
	22. Odgođeni porez na dobit (253 - 254 + 255 - 256)	252			
851	22.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	253			

Bilans uspjeha

na dan 31. 12. 2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
852	22.2. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	254			
853	22.3. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	255			
854	22.4. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	256			
	23. Porez na dobit (251 + 252)	257	1	-58.158	-40.368
	24. Dobit iz redovnog poslovanja (249 + 257)	258	1	514.576	358.716
	25. Gubitak iz redovnog poslovanja (250 + 257)	259			
633 (dio), 674 (dio), 733 (dio), 774 (dio) - neto prikaz	26. Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja	260			
	27. Dobit (258 + 260)	261	1	514.576	358.716
	28. Gubitak (259 + 260)	262			
	29. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+ 264 + 265 + 266 + 267 + 268)	263			
promjena na 821 (dio)	29.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	264			
promjena na 822	29.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite („hedging“)	265			
	29.3. Udio u ostalom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	266			
promjena na 829 (dio)	29.4. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	267			
	29.5. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	268			
	30. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+ 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276)	269			
promjena na 820	30.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme	270			
promjena na 821 (dio)	30.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	271			
promjena na 823	30.3. Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	272			
	30.4. Dobiti ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	273			
	30.5. Udio u ostalom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	274			
promjena na 829 (dio)	30.6. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	275			
	30.7. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	276			
	31. Ostali rezultat (+ 263 + 269)	277			
	32. UKUPNI REZULTAT (261 ili 262 + 277)	278		514.576	358.716
	33. Zarada po akciji 1. Osnovna zarada po akciji	279			
	33. Zarada po akciji 2. Razrijeđena zarada po akciji	280			
	34. Dobit/(gubitak) koja pripada 1. Većinskim vlasnicima	281			
	34. Dobit/(gubitak) koja pripada 2. Manjinskim vlasnicima	282			
	35. Ukupni rezultat koji pripada 1. Većinskim vlasnicima	283		360.203	251.101
	35. Ukupni rezultat koji pripada 2. Manjinskim vlasnicima	284		154.373	107.615

Tokovi gotovine
na dan 31.12.2024

27-12-2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	1.1. Prilivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi	301		1.431.195	1.058.220
	1.2. Odlivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi	302		-430.464	-210.352
	1.3. Prilivi od od naknada i provizija	303		214.079	155.723
	1.4. Odlivi od od naknada i provizija	304		-61.181	-26.197
	1.5. Neto prilivi od trgovanja finansijskim sredstvima po fer vrijednost kroz bilans uspjeha	305			0
	1.6. Neto prilivi od trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	306			
	1.7. Prilivi od naplate prethodno otpisanih potraživanja za date kredite i kamate	307		0	
	1.8. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima	308		-412.601	-365.089
	1.9. Odlivi po osnovu plaćanja operativnih rashoda i troškova	309		-197.375	-119.680
	1.10. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	310		213.437	181.213
	1.11. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	311		-62.861	-72.361
	1.12. Plaćeni porez na dobit	312		-48.046	-50.387
	1.13. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti prije promjena na poslovnim sredstvima i poslovnim obavezama (301 do 312)	313		646.183	551.090
	1.14. Neto (povećanje) / smanjenje obavezne rezerve kod Centralne banke	314			
	1.15. Neto (povećanje) / smanjenje depozita kod drugih banaka	315			
	1.16. Neto (povećanje) / smanjenje kredita i potraživanja od klijenata	316		-2.179.843	-2.184.218
	1.17. Neto (povećanje) / smanjenje potraživanja po finansijskom lizingu	317			0
	1.18. Neto (povećanje) / smanjenje ostalih sredstava i potraživanja	318			0
	1.19. Neto povećanje / (smanjenje) depozita od banaka i drugih finansijskih institucija	319			
	1.20. Neto povećanje / (smanjenje) depozita od klijenata	320			
	1.21. Neto povećanje / (smanjenje) ostalih finansijskih obaveza po amortizovanom trošku	321			0
	1.22. Neto povećanje / (smanjenje) rezervisanja za obaveze	322			
	1.23. Neto povećanje / (smanjenje) ostalih obaveza	323			
	A. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (313 do 323)	324		-1.533.660	-1.633.128
	2.1. Sticanje vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	325			
	2.2. Prilivi od otuđenja vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	326			
	2.3. Sticanje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	327			
	2.4. Prilivi od otuđenja dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	328			
	2.5. Sticanje ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	329			
	2.6. Prilivi od otuđenja ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	330			
	2.7. Sticanje nekretnina, postrojenja i opreme	331		-34.263	-25.186
	2.8. Prilivi od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	332			
	2.9. Sticanje investicionih nekretnina	333			
	2.10. Prilivi od otuđenja investicionih nekretnina	334			
	2.11. Sticanje nematerijalnih sredstava	335		-13.888	-4.687
	2.12. Prilivi od otuđenja nematerijalnih sredstava	336			
	2.13. Sticanje udjela u zavisnim subjektima	337			

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	2.14. Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim subjektima	338			
	2.15. Sticanje udjela u pridruženim subjektima	339			
	2.16. Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim subjektima	340			
	2.17. Sticanje udjela u zajedničkim poduhvatima	341			
	2.18. Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima	342			
	2.19. Primljene dividende	343			
	2.20. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	344			
	2.21. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	345			
	B. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (325 do 345)	346		-48.151	-29.873
	3.1. Prilivi od izdavanja običnih akcija / uplate vlasničkih udjela	347			
	3.2. Prilivi od izdavanja povlaštenih akcija	348			
	3.3. Otkup sopstvenih akcija	349			
	3.4. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	350			
	3.5. Isplacene dividende	351		-340.780	-215.170
	3.6. Prilivi od kredita od banaka	352		1.089.944	968.199
	3.7. Otplate glavnice kredita od banaka	353		-1.190.673	-440.493
	3.8. Prilivi od kredita od drugih finansijskih institucija	354			0
	3.9. Otplate glavnice kredita od drugih finansijskih institucija	355			0
	3.10. Prilivi od subordiniranih kredita	356			0
	3.11. Otplate glavnice subordiniranih kredita	357			0
	3.12. Otplate glavnice po lizingu	358			0
	3.13. Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	359		3.500.000	1.500.000
	3.14. Odlivi po osnovu otplate emitovanih dužničkih instrumenata	360		-1.243.693	-821.531
	3.15. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	361		6.741.514	4.405.000
	3.16. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	362		-6.411.958	-3.600.000
	V. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (347 do 362)	363		2.144.354	1.796.005
	4. NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A + B + V)	364		562.544	133.004
	5. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	365		336.079	203.075
	6. EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	366		0	0
	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4 + 5 + 6)	367	4	898.623	336.079

Izvještaj o promjenama na kapitalu na dan 31.12.2024.

-KM

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA								УДЕЛИ КОЈИ НЕМАЈУ КОНТРОЛУ (МАЊИНСКИ ИНТЕРЕСИ)	УКУПНИ КАПИТАЛ (10 + 11)
		Активни капитал – Власнички удел	Емисиона премја	Резерве	Регулизационе резерве за некредитивне, постројења и опрему	Регулизационе резерве за финансијска средства претложена по фирмијелности кроз остали укупни капитал	Остале регулизационе резерве	Акмулација нераспоређене добити / (нераспоређени губитак)	УКУПНО (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Стање на дан 1. 1. 20__ 202 године	901	1,000,060		22,965				226,496	1,249,521		1,249,521
2. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	902										
3. Ефекти исправки грешака	903										
стање на дан 1. 1. 20__ 23__ године (901 ± 902 ± 903)	904	1,000,060		22,965				226,496	1,249,521		1,249,521
5. Добити/(губитак) за годину	905							358,716	358,716		358,716
6. Остали укупни резултат за годину	906										
добити/(губитак) (± 905 ± 906)	907							358,716	358,716		358,716
8. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала	908										
9. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала	909										
10. Објављене дивиденде	910							215,171	215,171		215,171
11. Други облици расподеле добити и покриће губитка	911			11,325				-11,325			
12. Остале промјене	912										
13. Стање на дан 31. 12. 20__ 23__ / 1. 1. 20__ године (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913	1,000,060		34,290				358,716	1,393,066		1,393,066
14. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	914										
15. Ефекти исправки грешака	915										
16. Поново исказано стање на дан 1. 1. 20__ 24__ године (913 ± 914 ± 915)	916	1,000,060		34,290				358,716	1,393,066		1,393,066
17. Добити/(губитак) за годину	917							514,576	514,576		514,576
18. Остали укупни резултат за годину	918										
19. Укупна добити/(губитак) (± 917 ± 918)	919							514,576	514,576		514,576
20. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала	920										
21. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала	921										
22. Објављене дивиденде	922							340,780	340,780		340,780
23. Други облици расподеле добити и покриће губитка	923			17,936				-17,936	0		0
24. Остале промјене	924										
стање на дан 31. 12. 20__ 24__ године (916 ± 919 ± 920 – 921 – 922 ± 923 ± 924)	925	1,000,060		52,226				514,576	1,566,861		1,566,861

Vanbilansna evidencija

na dan 31.12.2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina- Bruto iznos vanbilansnih izdžbe novca	Tekuća godina- Rezervisanja za očekivane kreditne gubitke po vanbilansnim izdžbe novca	Tekuća godina-Neto iznos vanbilansnih izdžbe novca	Prethodna godina- Bruto iznos vanbilansnih izdžbe novca	Prethodna godina- Rezervisanja za očekivane kreditne gubitke po vanbilansnim izdžbe novca	Prethodna godina- Neto iznos vanbilansnih izdžbe novca
	Neopozive obaveze za davanje kredita	501		600.000	0	600.000	0	0	0
	Neokrešteni iznos odobrenih kredita, limita, kartica	502							
	Akreditivi	503							
	Neopozivi i dokumentovani kreditivi izdati za plaćanja u inostranstvu	504							
	Ostali kreditivi izdati za plaćanja u inostranstvu	505							
	Izdane garancije	506							
	Izdane platne garancije	507							
	Izdane činidbene garancije	508							
	Ostale vrste garancija	509							
	Opozive obaveze za davanje kredita	510							
	Ostale stavke vanbilansne izloženosti	511		2.617	2.617	0	1.537	1.537	0
	Potržavanja po osnovu otpisanih kredita	512							
	Ostala otpisana potraživanja	513							
	UKUPNO	514							

II ZABILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

1. OPŠTI PODACI

Mikrokreditno društvo „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo) posluje u mikrokreditnom sektoru, osnovano je u pravnom obliku privrednog društva kapitala sa ograničenom odgovornošću. Svrha osnivanja Društva je obavljanje poslova odobravanja mikrokredita kao osnovne djelatnosti i u manjem obimu drugih poslova predviđenih Zakonom o mikrokreditnim organizacijama.

Društvo je osnovano Ugovorom o osnivanju broj: OPU 1242/16 od 19.12.2016. godine, na koji je Agencije za bankarstvo Republike Srpske dala saglasnost Rješenjem broj: 03-969-1/2017 od 24.05.2017. godine.

Rješenjem Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj: 03-576/17 od 20.03.2017. godine Društvu je data dozvola za osnivanje i rad, a Rješenje Okružnog privrednog suda u Bijeljina broj: 059-0-Reg-17-000 341 od 11.05.2017. godine izvršen je upis osnivanja Društva.

Nakon osnivanja Društva uslijedile su sljedeće izmjene: Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljina broj: 059-0-Reg-17-000 679 od 13.07.2017. godine izvršen je upis promjene osnivača i lica ovlaštenog za zastupanje Društva; Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljina broj: 059-0-Reg-18-000 077 od 26.02.2018. godine izvršen je upis povećanja broja osnivača i povećanja osnivačkog kapitala Društva; Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljina broj: 059-0-Reg-19-000 107 od 25.09.2022. godine izvršen je upis osnivanja poslovne jedinice MKD „PRIVREDNIK“ d.o.o. Bijeljina, PJ Bijeljina; Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljina broj: 059-0-Reg-19-000 334 od 06.05.2019. godine izvršen je upis povećanja osnivačkog kapitala Društva; Rješenjem Osnovnog sud Brčko distrikta broj: 096-0-Reg-20-000223 od 13.03.2020. godine izvršen je upis osnivanja poslovne jedinice MKD „PRIVREDNIK“ d.o.o. Bijeljina, PJ Brčko; Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljina broj: 059-0-Reg-21-000 827 od 22.09.2021. godine izvršen je upis povećanja broja osnivača i promjene visine osnivačkih udjela po osnivaču; Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljina broj: 059-0-Reg-22-000 490 od 03.08.2022. godine izvršen je upis osnivanja poslovne jedinice MKD „PRIVREDNIK“ d.o.o. Bijeljina, PJ Modriča; Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljina broj:

059-0-Reg-24-000 806 od 12.11.2024. godine izvršen je upis osnivanja dijela MKD „PRIVREDNIK“ d.o.o. Bijeljina, Filijala Doboj.

Na 31.12.2024. godine Osnivački kapital Društva iznosi 1.000.060,00 KM (BAM).

Šifra osnovne djelatnosti Društva je 64.92 – Ostalo odobravanje kredita. Društvo je registrovano u Poreskoj upravi Republike Srpske pod JIB: 4404166090006 i posjeduje matični broj: 11155626.

Društvo se sastoji od sjedišta odnosno centrale koja se nalazi u ulici Stefana Dečanskog br. 125, 76300 Bijeljina i četiri (4) poslovne jedinice odnosno filijale. Društvo zapošljava deset (10) radnika.

Organi Društva

Prema Statutu Društva organi Društva su:

- ✓ Skupština,
- ✓ Upravni odbor,
- ✓ Odbor za reviziju,
- ✓ Direktor.

Članovi Upravnog odbora Društva čine:

- ✓ Tanja Mihajlović - Sekulić, predsjednik,
- ✓ Đorđe Slavinjak, član,
- ✓ Savo Stevanović, član.

Članovi Odbora za reviziju Društva čine:

- ✓ Borka Stoparić, predsjednik,
- ✓ Milena Tomić, član,
- ✓ Gordana Đukić, član.

Propisi koji definišu oblast računovodstva i koji se primjenjuju u redovnom poslovanju

Kao osnov za izradu godišnjeg obračuna za period 01.01. do 31.12.2024. godine u smislu propisa koji definišu oblast računovodstva koristili smo:

- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Sl. glasnik RS br.94/15 I 78/20),
- Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za banke i druge finansijske organizacije (Sl. glasnik RS br. 86/22),
- Pravilnik o načinu prijema, obradi i sprovođenju formalno pravne, računovodstvene i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u jedinstven registar finansijskih izvještaja (SL. glasnik RS br. 4/2024),
- Međunarodne računovodstvene standarde (IAS),
- Kodeks etike za profesionalne računovođe,
- Obrasce za godišnji obračun: Bilans uspjeha, Bilans stanja, Bilans tokova gotovine i Izvještaj o promjenama kapitala,
- Prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne standarde,
- Prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi međunarodna federacija računovođa,
- Uputstva i odluke Agencije za bankarstvo Republike Srpske,
- Ostali propisi koji uređuju ovu materiju.

Društvo je u skladu sa čl. 5. Zakona o računovodstvu i reviziji svrstano u veliko pravno lice, te kao takvo, obavezno podliježe reviziji nezavisnog revizora u skladu sa čl. 28. navedenog zakona. Reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu vrši nezavisna revizorska kuća „EF revizor“ d.o.o. Banja Luka.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I

RAČUNOVODSTVENI METOD

Izjava o usaglašenosti

Priloženi izvještaji predstavljaju pojedinačne finansijske izvještaje Društva koji prikazuju poslovanje za šest mjeseci poslovne 2024. godine, odnosno za period 01.01.2024 do 30.06.2024. godine, sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Osnove za prezentaciju

Finansijski izvještaji su sastavljeni na dan 30.06.2024. godine i sadrže uporedne podatke koji se odnose na revidirane finansijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završena 31.12.2023. godine.

Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja primjenjivane su računovodstvene politike zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srpske, iste su obrazložene u tački 3.

Priloženi finansijski izvještaji su formatom i sadržajem usklađeni sa Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije.

Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

Iznosi u priloženim pojedinačnim finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (BAM ili KM) koje predstavljaju funkcionalnu i zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Načelo stalnosti poslovanja

Pojedinačni finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, što podrazumjeva da će Društvo nastaviti da posluje u neograničenom periodu u predvidivoj budućnosti.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Pod računovodstvenim politikama podrazumijevaju se posebna načela, osnove, konvencije, pravila i prakse koje Društvo primjenjuje pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), a koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

U slučaju odstupanja odredaba MRS/MSFI u odnosu na zakonske regulative u Republici Srpskoj primjenjivaće se zakonske odredbe.

Računovodstvene politike se odnose na priznavanje, ukidanje priznavanja, mjerenje i procjenjivanje sredstava, potraživanja, obaveza, prihoda i rashoda,

Finansijska imovina i obaveze se priznaju u izvještaju o finansijskom položaju Društva samo onda kada je Društvo postalo jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovoreni uslovi finansijske imovine ili finansijskih obaveza.

Priznavanje i vrednovanje pozicija Bilansa stanja

Finansijski instrumenti

U izvještaju o finansijskom položaju, finansijska imovina Društva u skladu sa MSFI 9, vrednovana je i iskazana po amortizovanoj vrijednosti, što znači da su ispunjena oba sljedeća uslova:

- ✓ Finansijska imovina se drži u okviru poslovnog modela radi naplate ugovorenih tokova gotovine.
- ✓ Uslovi ugovora imovine na naznačene datume uzrokuju tokove gotovine koji su isključivo otplata glavnice i kamate na neizmireni iznos glavnice.

Na dan izvještaja o finansijskom položaju, finansijsku imovinu Društva čine: gotovina i gotovinski ekvivalenti, krediti i ostala finansijska imovina

→ *Gotovina i ekvivalenti gotovine*

Novac u blagajni i na računima u banakama, te sva ostala potraživanja i obaveze u domaćoj valuti se iskazuju u nominalnoj vrijednosti u konvertibilnim markama na dan bilansa.

Ova stavka obuhvata ukupno stanje gotovog novca u blagajni, kao i stanje na žiro-računima i prelaznim računima otvorenim u domaćoj i stranoj valuti u poslovnim bankama.

Efektivni strani novac, devize na deviznim računima kod inostranih i domaćih banaka te na prolaznim deviznim računima, kao i sva potraživanja i obaveze u stranoj valuti iskazuju se u konvertibilnim markama po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan transakcije, odnosno na dan bilansiranja.

→ *Kredit*

Kreditna potraživanja Društva obuhvataju potraživanja iz osnova glavnice kao i unaprijed naplaćene naknade po kreditima, potraživanja po osnovu redovne kamate, zatezne kamate obračunate i knjigovodstveno evidentirane u skladu sa planom otplate i ugovorom o kreditu koji je zaključen sa korisnikom.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće naplatiti sve dospjele iznose potraživanja (glavnicu i kamatu) u skladu sa uslovima iz ugovora o kreditu, po potraživanjima ili ulaganjima koja se drže do dospelosti i koja su iskazana po amortizovanoj vrijednosti, vrši se obezvrjeđenje (formiranjem RR i izdvajanjem IV) koje ima za rezultat gubitak.

→ *Rezerve za pokriće kreditnih gubitaka*

Društvo sprovodi postupak klasifikacije svih kredita i drugih plasmana u skladu sa Odlukom ABRS o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka („Sl. gl. Republike Srpske” br. 03/07) i postupak izdvajanja ispravki vrijednosti u skladu sa MRS39/ MSFI 9.

Izdvojene ispravke vrijednosti, se knjiže u korist odgovarajućeg račun ispravki vrijednosti, a na teret odgovarajućeg računa troškova.

Zbog primjene istih kriterijuma, izjednačene su vrijednost formiranih regulatornih rezervi (RR) i vrijednost izdvojenih ispravki vrijednosti (IV).

Društvo sva potraživanja od dužnika, klasifikuje raspoređivanjem u grupe prema kriterijumu broja dana kašnjenja u otplati. Za svaku grupu formiranje RR i izdvajanje IV se vrši po stopama prikazanim u sljedećoj tabeli:

Kategorija	Dani docnje	Procenti
Kategorija A0	1 do 15	2%
Kategorija A	16 do 30	15%
Kategorija B	31 do 60	50%
Kategorija C	61 do 90	80%
Kategorija D	91 do 180	100%
Kategorija E	preko 180	100%

Osnovicu za obračun visine IV, odnosno rezervi za pokriće kreditnih gubitaka predstavlja iznos neotplaćenog kredita, dospjele kamate i naknade i sve druge stavke kod kojih je Društvo izloženo nemogućnosti rizika naplate.

Za dospjele obaveze po osnovu kamate (redovne, zatezne) i naknade ako nisu plaćene u roku od 15 dana, Društvo je dužno izvršiti 100% izdvajanje IV na iznos dospelog potraživanja.

Ako se naplati potraživanje koje je prethodno bilo otpisano, naplaćeno potraživanje se smatra ostalim prihodom /prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja.

Otpis nenaplativih potraživanja se vrši na osnovu odluke suda, poravnanja zainteresovanih strana ili na bazi odluke nadležnih organa Društva.

→ *Zalihe*

Zalihe čine materijal, sitan inventar, rezervni dijelovi, autogume i ostala pomoćna sredstva koja se troše u procesu redovnog poslovanja Društva. Priznavanje i vrednovanje zaliha vrši se u skladu sa odredbama MRS 2. Inicijalno vrednovanje se vrši po nabavnoj vrijednosti. Za vrednovanje trošenja zaliha koristi se metod prosječne cijene i ažurira se posle svake naredne nabavke.

Materijal, sitan inventar, rezervni dijelovi, auto gume i ostala pomoćna sredstva koja se troše u procesu redovnog poslovanja Društva, otpisuju se u cjelosti (100%) prilikom stavljanja u upotrebu i terte troškove obračunskog perioda.

→ *Ostala imovina*

Troškovi plaćeni unaprijed iskazuju se kao aktivna vremenska razgraničenja (AVR), a u troškove obračunskog perioda se prenosi samo dio koji se odnosi na taj obračunski period.

Kao troškovi plaćanja unaprijed iskazuju se plaćanje premije osiguranja, plaćanje troškova reklame i propagande, troškovi časopisa i stručne literature i dr. troškovi koji se odnose na buduće obračunske periode.

→ *Stalna sredstva*

Stalna sredstva koja Društvo koristi za obavljanje djelatnostii za koje očekuje da će koristiti duže od jednog obračunskog perioda pod uslovom:

- ✓ Da je vjerovatno pritanje ekonomske koristi od tog sredstva duže od jedne godine; i
- ✓ Da se nabavna vrijednost može pouzdano odmjeriti.

Stalna sredstva čine materijalna i nematerijalna sredstva. Nematerijalno sredstvo je sredstvo bez fizičke supstance, koje se može identifikovati, a koje se posjeduje radi korišćenja u proizvodnji ili snadbijevanju robom i uslugama, u svrhe iznajmljivanja ili administrativne namjene. Materijalna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema u Društvu čine automobili, uređaji za grejanje i hlađenje, računarska oprema, namještaj i ostalo) su sredstva koja Društvo koristi duže od jednog obračunskog perioda za potrebe proizvodnje, isporuke robe, pružanja usluga, iznajmljivanje ili za administrativne svrhe.

Početno priznavanje odnosno odmjeravanje stalnih sredstava vrši se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturisana vrijednost, uvećana za sve troškove do dovođenja sredstva u odgovarajuće stanje i lokaciju.

Naknadni izdaci za stalna sredstva se priznaju kao povećanje vrijednosti sredstava ukoliko se ulaganjem poboljšava stanje sredstava iznad njegovog početnog učinka, a to su:

- ✓ Produženje korisnog vijeka sredstva,
- ✓ Povećanje radne sposobnosti, ili njegova izmjena,
- ✓ Unapređenje kvaliteta.

Stalna sredstva se umanjuju za ispravku vrijednosti (akumulisanu amortizaciju) i ukupne naknadne gubitke zbog obezvredjenja. Obaveza Društva je da godišnje popisuje, pregleda i koriguje sredstva za

dodatna ulaganja i bilo koji iznos obezvređenja, poredeći knjigovodstvenu vrijednost sa nabavnom vrijednosti.

→ *Amortizacija*

Obračun amortizacije nematerijalne i materijalne imovine Društvo vrši mjesečno, u skladu sa odgovarajućim računovodstvenim standardom MRS 16 i član 7. Pravilnika (SL. glasnik RS 63/13 i 30/18).

Sva dodatna ulaganja koja su uvećala vrijednost osnovnog sredstva u skladu sa MRS-om 16 ulaze u osnovicu za obračun amortizacije (sadašnja vrijednost+naknadna ulaganja).

Društvo primjenjuje proporcionalnu (linearnu) metodu obračuna amortizacije materijalne i nematerijalne imovine. Iznos amortizacije za svaki period se primjenjuje kao rshod tokom korisnog vijeka trajanja sredstva. Stopa amortizacije se utvrđuje na osnovu procjenjenog vijeka tajanja sredstva.

Korisni vijek trajanja i stope amortizacije za pojedine grupe sredstava su:

Grupa sredstava	Korisni vijek - godine	Stopa amortizacije
1. T oprema	4	25,00%
2. Softver	5	20,00%
3. Uređaji za grejanje i hlađenje	6	16,50%
4. Putnički automobili	6,5	15,50 %
5. Ostala računarska oprema	7	14,30%
6. Namještaj	9	11,00%

U toku izvještajnog perioda nisu mjenjane stope amortizacije.

Amortizacija se ne obračunava na osnovna sredstva u pripremi, sa obračunom se počinje prvog u naredom mjesec od mjeseca u kome je osnovno sredstvo stavljeno u upotrebu.

Trajna sredstav koja su otpisana ili otuđena ne iskazuju se u računovodstvenim izvještajima

Dobici ili gubici po osnovu rashodovanja i otuđenja sredstava (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i neto knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u izvještaju o ukupnom rezultatu odgovarajućeg perioda.

Troškovi održavanja i popravki stalnih sredstava priznaju se u rashode perioda u kojem su nastali.

Sa aspekta poreskog bilansa otpisivanje se vrši prema poreskim propisima čija primjena treba da dovede do utvrđivanja oporezivog rezultata.

→ *Aktivna vremenska razgraničenja (AVR)*

Na aktivnim vremenskim razgraničenjima iskazane su unaprijed plaćeni troškovi i rashodi, kao i prihodi tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturisani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.

Finansijske obaveze

U izvještaju o finansijskom položaju, finansijske obaveze Društva, u skladu sa MSFI 9, vrednovane su i iskazane po amortizovanoj vrijednosti.

Finansijske obaveze obuhvataju dugoročne i kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze. Na dan izvještaja o finansijskom položaju u ovu kategoriju finansijskih instrumenata spadaju obaveze po

pozajmicama, po kreditima, po osnovu emitovanih obveznica, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja.

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u iznosu primljenih sredstava. Nakon početnog priznavanja finansijske obaveze se iskazuju u iznosu početnog priznavanja umanjenog za otplaćeni dio glavnice, uvećanog za iznos kapitalizovane kamate i umanjenog za bilo koji otpis odobren od strane povjerioca. Finansijske obaveze su iskazane po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamtne stiope. Obaveze po osnovu kamata na finansijske obaveze se evidentiraju na tere finansijskog rashoda u periodu na koji se odnose i prikazuju u okviru ostalih kratkoročnih obaveza.

→ *Uslovi za priznavanje*

Uslovi za priznavanje su:

- ✓ Društvo ima sadašnju obavezu (pravna ili stvarna) po osnovu prošlih događaja;
- ✓ Vjerovatno je da će izmirenje obaveza dovesti do odliva resursa koji predstavljaju ekonomske koristi;
- ✓ Moguće je pouzdano procijeniti iznos obaveza.

→ *Kratkoročne i dugoročne finansijske obaveze*

Kratkoročne i dugoročne finansijske obaveze knježene su na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (ugovora, faktura i dr,) kojim su definisani uslovi pozajmljivanja.

Dugoročne obaveze su obaveze (dugoročni krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti i ostale dugoročne obaveze) koje dospijevaju za plaćanje u periodu dužem od godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izvještaja.

Kratkoročne obaveze su obaveze (pozajmice, kratkoročni krediti i ostale kratkoročne finansijske obaveze, kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze) koje dospijevaju u roku do godinu dana od dana nastanka, odnosno dana bilansa.

Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnanja i sl. vrši se direktnim otpisivanjem.

→ *Pasivna vremenska razgraničenja (PVR)*

Na pasivnim vremenskim razgraničenjima iskazani su unaprijed naplaćeni prihodi i obračunati nenaplaćeni troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena knjigovodstvena isprava.

→ *Beneficije zaposlenim*

U skladu sa domaćim propisima Društvo je obavezno da za svakog zaposlenog uplaćuje doprinose državnim fondovima (za socijalnu zaštitu, penziono osiguranje i ostale u skladu sa Zakonom), koji se obračunavaju primjenom specifičnih, zakonom propisanih stopa. Ovi doprinosi knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

Prestanak priznavanja finansijskih instrumenata

→ *Finansijska imovina*

U skladu sa MSFI 9, Društvo prestaje sa priznavanjem finansijska imovina u sljedećim situacijama:

- ✓ Kada je došlo do isteka prava na priliv novca po osnovu tog sredstva;
- ✓ Kada je došlo do prenosa finansijskih sredstava i taj prenos se kvalifikuje za prestanak priznavanja u skladu sa paragrafom 3.2.6. MSFI 9.

Prenos finansijske imovine se vrši samo kada:

- ✓ Društvo prenese ugovorena prava na primanje tokova gotovine od finansijskih sredstava ; ili
- ✓ Društvo zadržava ugovorena prava na primanje tokova gotovine od finansijskog sredstva, ali je preuzelo ugovorenu obavezu da isplaćuje tokove gotovine jednom ili više puta.

→ *Finansijske obaveze*

Društvo prestaje sa priznavanje finansijskih obaveza u sljedećim situacijama: kada je ispunilo obavezu ili kada je ugovorena obaveza plaćanja istekla ili ukinuta.

Sopstveni kapital

Uplaćeni kapital se iskazuje po nominalnoj vrijednosti uplaćenih akcija i vodi se analitički po vlasnicima.

Na računu revalorizacionih rezervi evidentira se revalorizacija materijalnih i nematerijalnih sredstava u skladu sa MRS 16.

Zakonske rezerve su propisane Zakonom o privrednim društvima, izdvajaju se iz dobiti Društva i čine jednu od pozicija kapitala.

Društvo u zakonske rezerve godišnje izdvaja 5,00 % dobiti poslije oporezivanja. Izdvajanje će se sprovoditi sve dok zakonske rezerve ne dostignu min. iznos koji je jednak iznosu od 10% vrijednosti osnovnog kapitala.

Neraspoređena dobit za izvještajnu godinu se raspoređuje odlukom Skupštine Društva, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Priznavanje i vrednovanje pozicija Bilansa uspjeha

Prihodi i rashodi

Prihodi i rashodi po osnovu kamata, ostali prihodi i ostali rashodi poslovanja se knjiže po načelu uzročnosti prihoda i rashoda i uslova iz obligacionog odnosa koji su definisani ugovorom između klijenta i Društva.

Prihodi obuhvataju prihode iz poslovanja, operativne prihode i prihodi po osnovu promjene vrijednosti imovine i obaveza. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od kamata po osnovu kredita, naknada i provizija. Svi prihodi evidentirani su na osnovu vjerodostojne knjigovodstvenih isprava tj. ugovora, faktura i slično.

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz poslovnih aktivnosti kao što su pasivne kamate i naknade na pribavljene izvore sredstava odnosno finansijske obaveze (pozajmice, zajmovi, krediti i emitovane obveznice i dr.), i ostale operativne troškove (kao što su troškovi materijala, proizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata, bruto zarade i dr.).

→ *Prihodi i rashodi od kamata*

Prihodi i rashodi od kamata (redovna i zatezna kamata) iskazuju se u bilansu uspjeha za sve instrumente koji donose kamatu po načelu obračunatih kamata primjenom metode efektivne kamatne stope, odnosno po stopi koja diskontuje procjenjene novčane tokove na neto sadašnju vrijednost tokom trajanja ugovora.

Prihodi i rashodi kamata obračunavaju se mjesečno, a naplaćuju i plaćaju u skladu sa ugovorom za pojedinačna potraživanja i pojedinačne obaveze.

→ *Prihodi i rashodi po osnovu naknada*

Prihodi po osnovu naknada za obradu kreditnog zahtjeva razgraničavaju se saglasno vremenu trajanja i priznaju u bilansu uspjeha srazmjerno vremenu trajanja. Sastavni su dio efektivne kamatne stope na finansijsku imovinu, uključuju se u mjerenje efektivne kamatne stope. Prihodi od naknada obrade kreditnog zahtjeva razgraničavaju se i amortizuju u toku trajanja kredita, po metodi efektivne kamatne stope.

Rashodi po osnovu naknada za bankarske usluge, osim naknada po osnovu odobrenih kredita, se utvrđuju u trenutku dospeljeća za naplatu, odnosno kada su ostvareni.

Ostali prihodi i rashodi po osnovu naknada i provizija utvrđuju se u trenutku dospeljeća za naplatu, odnosno u trenutku izvršenja usluge. U bilansu uspjeha priznaju se u trenutku nastanka, odnosno izvršenja određene usluge odnosno dospeljeća za naplatu.

Ostali troškovi (materijalni i nematerijalni) evidentirani su na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava tj. po fakturama povjerioca, ugovorima i slično.

Porezi i doprinosi

→ Tekući porezi na dobit

Tekući poreski na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Obračunava se primjenom propisane poreske stope od 10,00% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koju predstavlja iznos dobiti prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda, a u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske.

Poreski propisi Republike Srpske predviđaju mogućnost umanjjenja poreske osnovice za iznose ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu za obavljanje vlastite proizvodne djelatnosti.

Poreski propisi Republike Srpske ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Društvo ima poslovnu jedinicu u Brčko distriktu, te obračun poreza za tu poslovnu jedinicu vrši u skladu sa propisima koji važe u Brčko distriktu. Porez na dobi, koji društvo obračunava i plaća u Brčko distriktu priznaje se u Republici Srpskoj kao poreski kredit do iznosa koji bi bio obračunat u skladu sa propisima Republike Srpske.

→ Odloženi porezi na dobit

Pri obračunu poreza na dobit, privremene razlike koje nastaju po osnovu razlike između računovodstvene i poreske dobiti obračunavaju se u skladu sa MRS-om 12.

→ Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata predstavljaju plaćanja, propisana opštinskim i republičkim propisima koji su na snazi, namijenjena finansiranju raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi knjiže se i prikazuju u okviru ostalih poslovnih rashoda.

III POKAZATELJI POSLOVANJA

1. BILANS USPJEHA

PRIHODI I RASHODI

Prihodi i rashodi obuhvataju prihode i rashode od kamata, naknada i provizija, obezvrjeđenja finansijskih sredstava i rezervisanja ostale dobitke i gubitke od dugoročnih nefinansijskih sredstava, troškove zaposlenih, troškove amortizacije i ostale prihode i rashode.

Prihodi po osnovu aktivne kamte, predstavljaju prihodi od kamata na kredite i kamata od drugih potraživanja, obračunavaju se u skladu sa odredbama ugovora. Rashodi po osnovu pasivne kamate, predstavljaju trošak, obračunavaju se mjesečno sa izuzetkom pojedinačnih ugovorenih obaveza sa kraćim periodom obračuna.

Prihodi od naknada obuhvataju prihode po osnovu obrade kreditnih zahtjeva i ugovorenih naknada po osnovu poslovno tehničke saradnje (PTS) sa distributerima roba i usluga. Rashodi od naknada obuhvataju provizije i naknade po osnovu platnog prometa prema poslovnim bankama, naknade za emisiju obveznica prema brokerskoj kući, i naknade prema institucijama (ABRS, CRHOV, BL berzi, CB BiH-CRK i CR-zaloga).

Prihodi i rashodi iz poslova finansiranja

PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVA FINANSIRANJA			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
1	208	Neto prihodi/(rashodi) od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamtnoj stopi	795,221	1,030,421
2	211	Neto prihodi/ (rashodi) od naknada i provizij	111,130	118,052
3		Dobitak/gubitak iz poslova finansiranja	906,351	1,148,473

Ostvarena dobit iz poslova finansiranja (1.148.473 KM) hronološki prati pozicije Bilansa uspjeha sa strukturom prikazanom u narednim tabelama:

AOP 201 – Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi

AOP 201 - PRIHODI OD KAMATA I SLIČNI PRIHODI PO EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	201	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamtnoj stopi	1,032,677	1,405,763
1.	202	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamtnoj stopi po amortizovanoj vrijednosti	1,032,677	1,405,763
1.1.		Prihodi od redovnih kamata iz sredstava društva	1,006,445	1,368,566
1.2.		Prihodi od zateznih kamata iz sredstava društva	3,636	5,894
1.3		Prihodi od kamata po kreditima plasiranim iz kreditnih linija	22,566	31,166
1.4.		Prihodi od zatezne kamate po kreditima plasiranim iz kred. Linija	30	137

AOP 205 -Rashodi kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi

AOP 205 - RIHODI OD KAMATA I SLIČNI RASHODI PO EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	205	Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamtnoj stopi	237,456	375,343
1.	206	Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamtnoj stopi po finansijskim obavezama po amortizovanoj vrijednosti	237,456	375,343
1.1.		Rashodi kamata po uzetim pozajmicama od fizičkih i pravnih lica	162,013	186,920
1.2.		Rashodi kamata po emitovanim HOV -obveznice	73,904	176,654
1.3		Rashodi kamata po kreditima od banaka	1,539	11,657
1.4		Rashodi zateznih kamata	0	113

AOP 208 – Neto prihod od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi

AOP 208 - NETO PRIHODI/ (RASHODI) OD KAMATA I SL. PRIHODI PO EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI (U KM)				
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	208	Neto prihodi/(rashodi) od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamtnoj stopi	795,221	1,030,421
1.	201	Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamtnoj stopi po amortizovanoj vrijednosti	1,032,677	1,405,763
2.	205	Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamtnoj stopi po finansijskim obavezama po amortizovanoj vrijednosti	-237,456	-375,342

AOP 209 – Prihod od naknada i provizija

AOP 209 - PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA (U KM)				
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	209	Prihodi od naknada i provizija	159,981	190,999
1.		Prihodi od naknada kreditne aktivnosti	146,981	178,556
2.		Prihodi od naknada poslovno tehničke saradnje (PTS)	12,770	12,443
3		Prihodi od ostalih naknada	230	0

AOP 210 – Rashod od naknada i provizija

AOP 210 - RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA (U KM)				
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	210	Rashodi od naknada i provizija	48,851	72,947
1.		Naknade prema institucijama (ABRS, CB BIH-CRK, CR HOV CR-zaloga)	31,236	42,035
2.		Naknade za brokerske usluge	8,500	18,500
3.		Naknade za usluge platnog prometa	7,416	8,422
4.		Ostale naknade	1,699	3,990

AOP 211 – Neto prihod/rashod od naknada i provizije (209-210) (+/-)

AOP 211 - NETO PRIHPDI/ (RASHODI) OD NAKNADA I PROVIZIJA (U KM)				
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	211	Neto prihodi/ (rashodi) od naknada i provizij (209-210)	111,130	118,052
1.	209	Prihodi od naknada i provizija	159,981	190,999
2.	210	Rashodi od naknada i provizija	-48,851	-72,947

Operativni prihodi i rashodi i ostali prihodi i rashodi

OPERATIVNI I OSTALI PRIHODI I RASHODI (U KM)				
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
1	212	Obezvrjeđenje finansijskih sredstava i rezervisanja (neto kreditni gubici)	46,361	-18,299
2	243	Ostali prihodi	10,659	8,905
3	244	Troškovi zaposlenih	-363,090	-411,994
4	245	Troškovi amortizacije	-10,012	-10,979
5	246	Ostali troškovi i rashodi	-98,464	-143,372
6		Dobitak/gubitak iz operativnog i ostalog poslovanja	-414,546	-575,739

Ostvareni gubitak iz operativnog i ostalog poslovanja (-575.739 KM) prikazana je hronološki, prateći pozicije Bilansa uspjeha, u narednim tabelama:

AOP 212 – Obezvrjeđenje finansijskih sredstava i rezervisanja

AOP 212 - OBEZVRJEĐENJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA I REZERVISANJA				(U KM)
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	212	Obezbrijeđenje finansijskih sredstava i rezervisanja (neto kreditni gubici)	46,361	-18,299
1.		Rahodi indirektnog otpisa plasmana u toku godine	-94,011	-75,311
2.		Prihodi od ukidanja indirektnog otpisa plasmana u toku godine	140,372	57,012

Obezbrijeđenje finansijskih sredstava i rezervisanja-neto kreditni gubitak (18.299 KM), u izvještajnoj godini povećan je dodatnim izdvajanjima ispravki vrijednosti/formiranjem regulatornih rezervi na portfolio kredita.

AOP 243 - Ostali prihodi

AOP 243 - OSTALI PRIHODI				(U KM)
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	243	Ostali prihodi	10,659	8,905
1		Prihodi ranijih godina	5,562	384
2		Ostali prihodi operativnog poslovanja	4,488	6,276
3		Ostali prihodi	609	2,245

U ostale prihode (8.905 KM) ulaze: prihodi ranijih godina- oprihodovane naknade za obradu kredita; prihodi iz operativnog poslovanja- naknade za RZ i popust za nabavku goriva; i ostali prihodi- sitna salda, oprihodovana obaveza i naplaćeni sudski troškovi.

AOP 244 – Troškovi zaposlenih

AOP 244 - TROŠKOVI ZAPOSLENIH				(U KM)
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	244	Troškovi zaposlenih	363,090	411,994
1		Troškovi zaposlenih	363,090	411,994

Troškovi zaposlenih se sastoje od bruto primanja zaposlenih radnika, bruto primanja članova upravnog odbora, bruto primanja članova odbora za reviziju i bruto primanja angažovanih po osnovu ugovora o djelu.

AOP 245 – Troškovi amortizacije

AOP 245 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE				(U KM)
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	245	Troškovi amortizacije	10,011	10,979
1		Amortizacija materijalne imovine (automobili, IT oprema, namještaj, uređaji za grejanje i hlađenje)	9,458	9,579
2		Amortizacija nematerijalne imovine (softver)	553	1,400

AOP 246 – Ostali troškovi i rashodi

AOP 246 - OSTALI TROŠKOVI I RASHODI			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	246	Ostali troškovi i rashodi	98,464	143,372
1		Troškovi materijala i energije	15,592	23,933
2		Troškovi proizvodnih usluga	63,562	92,523
3		Nematerijalni troškovi	10,284	13,491
4		Troškovi po osnovu poreza i doprinosa	7,197	6,986
5		Ostali troškovi	1,829	6,440

Ostali rashodi (143.372 KM) sastoje se od: troškova materijala ukupne vrijednosti 23.933 KM (tr. materijala za poslovanje 8.777 KM, tr.goriva i maziva 7.001 KM, tr. el.energije 2.541 KM, tr.sitnog inventara 2.008 KM i dr.); troškova proizvodnih usluga ukupne vrijednosti 92.523 KM (tr.održavanja os.sredstava- informacijski sistem 34.677 KM, tr.zakupa poslovnog prostora- na pet lokacija 23.778 KM, tr. reklame i propagande 15.936 KM, tr.telefoni i interneta 9.078 KM, poštanski tr. 3.341 KM, i dr.); nematerijalnih troškova ukupne vrijednosti 13.491 KM (tr. oglasa 2.098 KM, tr. advokatskih usluga 2.156 KM, tr. notarskih usluga 2.042, tr. reprezentacije 1.411 KM i dr.); troškova poreza i doprinosa ukupne vrijednosti 6.982 KM (tr.sudskih i administrativnih taksi 1.652 KM, tr. porez na zakup 724 KM, tr.naknada za sume RS/BN 1.286 KM, tr. naknade za protiv-požarno 499 KM, tr.naknada za invalide 305 KM i dr.) i ostali troškovi ukupne vrijednosti 6.404 KM (tr.otpisa plasmana 1.334 KM, rashod ranijih godina-greška u obračunu 4.223 KM i dr.).

Dobit

AOP 249 – Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja

AOP 249 - DOBITIZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	249	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (bruto)	399,084	572,734
1	208	Neto prihodi/(rashodi) od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamtnoj stopi	795,221	1,030,421
2	211	Neto prihodi/ (rashodi) od naknada i provizij	111,130	118,052
3	212	Obezvrijeđenje finansijskih sredstava i rezervisanja (neto kreditni gubici)	-46,361	-18,299
4	243	Ostali prihodi	10,659	8,905
5	244	Troškovi zaposlenih	-363,090	-411,994
6	245	Troškovi amortizacije	-10,011	-10,979
7	246	Ostali troškovi i rashodi	-98,464	-143,372

AOP 251/257 – Tekući porez na dobit

AOP 251/257 - TEKUĆI POREZ NA DOBIT/ POREZ NA DOBIT			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	30.06.2024.godine
		1	2	3
0	251	Tkući porez na dobit	40,368	58,158
0	257	Porez na dobit	40,368	58,158
1	249	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (bruto)	399,084	572,734
2		Povećanje poreske osnovice	4,661	8,850
3		Smanjenje poreske osnovice	-70	0
4		Poreska osnovica (1+2-3)	403,675	581,584
5	257	Porez na dobit (efektivn astopa 10,15% *1)	40,368	58,158
6		Porez koji se plaća u RS	25,298	38,071
7		Porez koji se plaća u BD	15,070	20,088

Tekući porez na dobit je obračunat na uvećanu poresku osnoviu utvrđenu poreskim bilansom RS.

AOP 258/261 – Dobit iz redovnog poslovanja

AOP 258/261 - DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA/ DOBIT				(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine	
		1	2	3	
0	258	Dobit iz redovnog poslovanja (1-2)	358,716	514,576	
0	261	Dobit (neto) (1-2)	358,716	514,576	
1	249	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (bruto)	399,084	572,734	
2	257	Porez na dobit	40,368	58,158	

Nakon plaćanja poreza na dobit od 58.158 KM, neto dobit Društva za poslovnu 2024. godinu iznosi 514.576 KM.

2. BILANS STANJA

Aktiva – finansijska sredstva

U narednim tabelama analitički, hronološkim redom prikazane su pozicije Bilansa stanja.

AOP 001 – Gotovina i gotovinski ekvivalenti

AOP 001 GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI				(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine	
		1	2	3	
0	001	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	336,080	898,623	
1	002	Gotovina	335,989	898,623	
1.1.		Gotovina na žiro-računu u domaćoj valuti	335,989	898,557	
1.2.		Gotovina na žiro-računu u stranoj valuti	61	61	
1.3.		Gotovina u blagajni	30	5	

Gotovina Društva u iznosu od 898.623 KM se nalazi na žiro-računima kod tri poslovne banke (Naša Banka ad Banja Luka, Atos Banka ad Banja Luka i Banka Poštanska Štedionica ad Banja Luka), preko kojih obavlja platni promet.

Transakcije preko blagajne se vrše samo u izuzetnim slučajevima kada se od klijenata naplaćuje naknada za izdate mjenice putem kojih se obezbjeđuju kreditna zaduženja.

AOP 013 – Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti

R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine	
		1	2	3	
0	013	Finansijsk sredstva po amortizovanoj vrijednosti	8,006,548	10,185,216	
1	017	Dati krediti	8,006,548	10,185,216	
1.1.		Potraživanja za kamate i naknade u domaćoj valuti	39,161	41,539	
1.2.		Potrživanje za kamate i naknade u domaćoj valuti sa zaštitom od rizika	0	0	
1.3.		Kratkoročni krediti u domaćoj valuti	1,472,036	2,414,618	
1.4.		Dugoročni krediti u domaćoj valuti sa zaštitom od rizika	6,524,799	7,729,429	
1.5.		Dospjeli kratkoročni krediti u domaćoj valuti	32,694	51,101	
1.6.		Dospjeli dugoročni krediti u domaćoj valuti sa zaštitom od rizika	134,085	148,242	
1.7.		IV kamata i naknada u domaćoj valuti	-30,883	-31,023	
1.8.		IV kratkoročnih kredita u domaćoj valuti	-33,017	-45,626	
1.9.		IV dugoročnih kredita u domaćoj valuti sa zaštitom od rizika	-172,070	-177,621	
1.10.		Razgraničenja potraživanja za obračunatu nedospjelu kamatu	39,743	54,557	

Finansijska sredstva u neto vrijednosti od 10.185.216 KM satojie se od bruto potrživanja za kamate i naknade na odobrene kredite (41.539 KM), bruto potraživanja za kredite- kratkoročne, dugoročne,

dospjele kratkoročne i dospjele dugoročne kredite (10.343.389 KM), ispravki vrijednosti za kreditne rizike (-254.270 KM), i razgraničenih potraživanja (AVR) za obračunatu nedospjelu kamatu (54.557 KM) – na mjesečnom nivou razgraničena, obračunata i ukalkulisana aktivna kamata na kredite sa anuitetima za naplatu dužim od mjesec dana (kvartalni/polugodišnji/godišnji).

AOP 023 – Nekretnine, postrojenja i oprema

AOP 023 NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREMA			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	023	Nekretnine postrojenja oprema	33,749	53,830
1		Oprema (auta, računari, namještaj...)	78,152	107,811
2		IV opreme (amortizacija)	-44,403	-53,982

Nekretnine postrojenja i oprema čine automobili, IT-oprema, klima uređaji i namještaj.

AOP 026 – Nematerijalna sredstva

AOP 026 NEMATERIJALNA SREDSTVA			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	026	Nematerijalna sredstva	4,134	16,621
1		Softver	19,747	33,635
2		IV sotvera (amortizacija)	-15,613	-17,014

Nematerijalna sredstva čine zakupljeni aplikativni softver za mikrokreditne organizacije i softver za obračun plata.

AOP 032 – Ostala sredstva i potraživanja

AOP 032 OSTALA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	032	Ostala sredstva i potraživanja	2,844	66,364
1		Potraživanja po osnovu pretplaćenih poreza I doprinosa	5	0
2		Potraživanja po osnovu datih avansa dobavljačima	1,533	30,481
3		Ostala potraživanja iz operativnog poslovanja	3	563
4		Potraživanja u obračunu	53	182
5		Razgraničeni troškovi	0	7,919
5		Zalihe materijala	1,250	1,220
6		Sredstva stečensnaplatom potraživanja namjenjena prodaji	0	26,000
7		Sitan inventar u upotrebi	1,864	3,644
8		IV sitnog inventara u upotrebi	-1,864	-3,644

AOP 033 – Ukupna sredstva

AOP 033 UKUPNA SREDSTVA			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	30.06.2024.godine
		1	2	3
0	033	Ukupna sredstva	8,383,355	11,220,654
1	001	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	336,080	898,623
2	013	Finansijsk sredstva po amortizovanoj vrijednosti	8,006,548	10,185,216
3	021	Akontacija poreza na dobit	0	0
4	023	Nekretnine postrojenja oprema	33,749	53,830
5	026	Nematerijalna sredstva	4,134	16,621
6	032	Ostala sredstva i potraživanja	2,844	66,364

Bilansna aktiva ili ukupna sredstva Društva iznose 11.220.654 KM i sastoje se od: gotovine i gotovinskih ekvivalenata, finansijskih sredstava iskazanih po amortizovanoj vrijednosti, nekretnina

postrojenja i opreme, nematerijalnih sredstava i ostalih sredstava i potraživanja. Struktura ovih pozicija je prikazana u prethodnim tabelama.

AOP 034 – Vanbilansna evidencija

AOP 034 VANBILANSNA EVIDENCIJA			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	034	Vanbilansna evidencija	1,537	602,617
1		Neiskorištena kreditna sredstva (revolving I overdraft)	0	600,000
2		Plaćeni sudski troškovi	1,537	2,617

Vanbilans se sastoji od neiskorištenih kreditnih sredstava i plaćenih sudskih troškova. Neiskorištena kreditna sredstva se odnose na tri odobrena a nepovučena kredita vrijednosti 600.000 KM, od kojih su dva revolving kredita (Banka Poštanska Štedionica ad Banja Luka u iznosu od 100.000 KM i Naša Banka ad Banja Luka u iznosu od 300.000 KM) i jedan overdraft kredit (Atos Banka ad Banja Luka u iznosu od 200.000 KM). Plaćeni sudski troškovi (2.617 KM) predstavljaju knjigovodstveni otpis, po okončanju sudskih sporova naplatiće se od dužnika, ako to ne bude moguće odlukom nadležnog organa Društva pristupiće se trajnom otpisu.

AOP 035 – Ukupna sredstva i vanbilansna evidencija

AOP 035 UKUPNA SREDSTVA I VANBILANSNA EVIDENCIJA			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	035	Ukupna sredstva i vanbilansna evidencija	8,384,892	11,823,271
1	033	Ukupna sredstva	8,383,355	11,220,654
2	034	Vanbilansna evidencija	1,537	602,617

Pasiva – finansijske obaveze

AOP 102 – Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti

Društvo je za potrebe finansiranja kreditnog portfolija pribavljalo sredstva putem pozajmica od fizičkih i pravnih lica, putem kreditnih zaduženja kod poslovnih banaka i Investiciono Razvojne Banke Republike Srpske (IRBRS), te putem emitovanih HOV-obveznica.

AOP 102 FINANSIJSKE OBAVEZE PO AMORTIZOVANOJ VRIJEDNOSTI			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	102	Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (1+2+3)	6,634,659	9,084,278
1	105	<i>Uzeti krediti</i>	1,692,030	1,555,570
1.1.		Kredit u finansijskih institucija - IRB	1,393,008	1,241,237
1.2.		Kredit u finansijskim institucijama - poslovne banke	200,000	251,043
1.3.		Obaveze za kamtu kreditima od finansijskih institucija	64	373
1.4.		Razgraničenja obaveza za obračunatu nedospjelu kamatu	0	62,917
2	107	<i>Izdati dlužnički instrumenti</i>	1,747,629	4,003,937
2.1.		Emitovane HOV - obveznice (II emisija)	360,984	0
2.2.		Emitovane HOV - obveznice (III emisija)	1,386,645	912,914
2.3.		Emitovane HOV - obveznice (IV emisija)	0	1,591,023
2.4.		Emitovane HOV - obveznice (V emisija)	0	1,500,000
3	108	<i>Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti</i>	3,195,000	3,524,771
3.1.		Pozajmice od fizičkih lica	1,095,000	1,250,000
3.2.		Pozajmice od pravnih lica	2,100,000	2,270,000
3.2.		Kamata po osnovu kratkoročnih pozajmica		215
3.4.		Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	0	4,556

Uzeti krediti od finansijskih institucija se odnose na dva kratkoročna anuitetna kredita povučena od Banka Poštanska Štedionica ad Banja Luka i iz kreditnih sredstava iz fondova IRBRS-a namjenskog karaktera, koja su po pravilima IRBRS-a odobravani korisnicima dugoročnih kredita.

Razgraničene obaveze za obračunatu nedospjelu kamatu, koja je unaprijed (na mjesečnom nivou) obračunata i ukalkulisana u pasivne kamate na kratkoročne pozajmice sa ugovorenim jednokratnom otplatom glavnice i kamate.

Na 31.12.2024. godine aktivne su tri emisije obveznica i to: III-emisija obveznica (EO3) aktivna u periodu 11.09.2023.do 13.09.2026. godine sa mjesečnim anuitetom u vrijednosti od 46.315,65 KM, i IV-emisija obveznica (EO4) aktivna u periodu 17.04.2024. do 17.04.2027. godine sa mjesečnim anuitetom od 61.754,19 KM, i V emisija (EO5) aktivn u period 28.12.2024. do 28.12.2027. godine sa mjesečnim anuitetom od 46.315,65 KM.

AOP 110 – Obaveze za porez na dobit

AOP 110 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	110	Obaveze za porez na dobit	13,126	23,238
1	110	Obaveze za porez na dobit	13,126	23,238

Obaveze za porez na dobit (23.238 KM) predstavlja razliku između obračunatog poreza na dobit za 2024. godinu i uplaćene akontacije poreza na dobit u toku 204. godine.

AOP 116 – Ostale obaveze

AOP 116 OSTALE OBAVEZE			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	116	Ostale obaveze	342,504	546,276
1		Obaveze po osnovu zarada i naknada	94	72
2		Obaveze prema dobavljačima	2,034	2,865
3		Obaveze po osnovu avansa za otplatu kredita	183,538	337,806
4		Obaveze za poreze i doprinose	753	968
5		Pasivna vremenska razgraničenja	156,085	204,565

Ostale obaveze čine sledeći pokazatelji: obaveze po osnovu zarada i naknada (72 KM); obaveze prema dobavljačima (2.865 KM); obaveze po osnovu avansa za otplatu kredita su prije rok dospelja uplaćene obaveze po kreditima od strane korisnika kredita (337.806 KM); obaveze za poreze i doprinose (968 KM) odnose se na naknade za šume RS (631 KM), naknade za šume BD (66 KM) i naknada za protivpožarnu zaštitu (271 KM); PVR-pasivna vremenska razgraničenja (204.565 KM) odnose se na razgraničene unaprijed naplaćene kamate (69.941 KM), razgraničene unaprijed naplaćene naknade (132.998 KM), razgraničenje obaveza prema CBBiH iz 2024. godine a koje su fakturisane i plaćene u 2025. godini (1.512 KM), i razgraničenje obaveza za iznajmljivanje štampača, iz 2024. godinu, a koje su fakturisane i plaćene u 2025. godini (113.87 KM).

AOP 117 – Ukupne obaveze

AOP 117 UKUPNE OBAVEZE			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine
		1	2	3
0	117	Ukupne obaveze (1+2+3)	6,990,289	9,653,792
1	102	Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (1+2+3)	6,634,659	9,084,278
2	110	Obaveze za porez na dobit	13,126	23,238
3	116	Ostale obaveze	342,504	546,276

AOP 118 – Akcijski kapital

Vlasnička struktura kapitala Društva čini jedno pravno lice i pet fizičkih lica, i prikazana je u narednoj tabeli:

AOP 118 AKCIJSKI KAPITAL					(U KM)	
R.br.	AOP	Naziv/ime i prezime	31.12.2023. godine		31.12.2024. godine	
			Kapital u KM	Učešće %	Kapital u KM	Učešće %
0	118	AKCIJSKI KAPITAL	1,000,060	100.00%	1,000,060	100.00%
1		Duvan ad Bijeljina	350,000	35.00%	350,000	35.00%
2		Tanja Mihajlović Sekulić	175,000	17.50%	175,000	17.50%
3		Aleksandra Mihajlović Sekulić	175,000	17.50%	175,000	17.50%
4		Davor Pejić	100,060	10.00%	100,060	10.00%
5		Slobodan Mihajlović	100,000	10.00%	100,000	10.00%
7		Ružica Janković	100,000	10.00%	100,000	10.00%

Osnivački kapitala Društva sastoji se od 1.000.060 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

AOP 137/139 – Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva/ukupan kapital

AOP 139 UKUPAN KAPITAL					(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji kapitala	Stanje 31.12.2023.godina	Stanje 30.06.2024.godine		
0	139	UKUPAN KAPITAL:	1,393,066	1,566,862		
1	118	Akcijski kapital	1,000,060	1,000,060		
1.1.		Kapital pravnih lica	350,000	350,000		
1.2.		Kapital fizičkih lica	650,060	650,060		
2	123	Rezerve	34,290	52,226		
3	131	Dobit	358,716	514,576		
3.1.	132	Dobit tekuće godine	358,716	514,576		
3.2.	123	Neraspoređena dobit ranijih godina	0	0		
3.3.	134	Gubitakiz	0	0		

U 2024. godini, vlasnicima kapitala, u skladu sa odlukom Skupštine Društva isplaćena je dividenda iz dobiti ostvarene u 2023. godini.

AOP 140 - Ukupne obaveze i kapital (117+139)

AOP 140 UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL				(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine	
		1	2	3	
0	140	Ukupne obaveze i kapital (1+2)	8,383,355	11,220,654	
1	117	Ukupne obaveze (1+2+3)	6,990,289	9,653,792	
2	139	Ukupan kapital	1,393,066	1,566,862	

Ukupne obaveze i kapital ili bilansna pasiva predstavlja iznos od 11.220.654 KM.

AOP 141 – Vanbilansna evidencija

AOP 141 VANBILANSNA EVIDENCIJA				(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	31.12.2024.godine	
		1	2	3	
0	141	Vanbilansna evidencija	1,537	602,617	
1		Neiskorištena kreditna sredstva (revolving I overdraft)	0	600,000	
2		Plaćeni sudski troškovi	1,537	2,617	

Vanbilans se sastoji od neiskorištenih kreditnih sredstava i plaćenih sudskih troškova. Neiskorištena kreditna sredstva se odnose na tri odobrena a nepovučena kredita vrijednosti 600.000 KM, od kojih su dva revolving kredita (Banka Poštanska Štedionica ad Banja Luka u iznosu od 100.000 KM i Naša Banka ad Banja Luka u iznosu od 300.000 KM) i jedan overdraft kredit (Atos Banka ad Banja Luka u iznosu od 200.000 KM). Plaćeni sudski troškovi (2.617 KM) predstavljaju knjigovodstveni otpis, po okončanju sudskih sporova naplatiće se od dužnika, ako to ne bude moguće odlukom nadležnog organa Društva pristupiće se trajnom otpisu.

AOP 142 – Ukupne obaveze, kapital i vanbilansna evidencija

AOP 142 UKUPNE OBAVEZE KAPITAL I VANBILANSNA EVIDENCIJA			(U KM)	
R.br.	AOP	Pokazatelji poslovanja	31.12.2023.godine	30.06.2024.godine
		1	2	3
0	142	Ukupne obaveze i kapital i vanbilansna evidencija(1+2+3)	8,384,892	11,823,271
1	140	Ukupne obaveze i kapital	8,383,355	11,220,654
2	141	Vanbilansna evidencija	1,537	602,617

IV OSTALE INFORMACIJE

1. Transakcije sa povezanim licima

Povezana lica sa Društvom su osnivači i članovi Upravnog odbora i sa njima povezana pravna i fizička lica. U izvještajnom periodu obim transakcije sa povezanim licima je naveden u narednoj tabeli:

R.Br.	Naziv pokazatelja	Transakcije sa povezanim licima po osnovu pozajmica uzetih od pra			Transakcije sa dobavljačima povezanim licima
		Pravna lica - akcionari Društva i sa njima povezana lica	Fizička lica - akcionari Društva i sa njima povezana	Fizička lica - članovi organa upravljanja i sa njima povezana lica	
1	Početno stanje na dan 01.01.2024. g.	1,500,000.00	0.00	680,000.00	0.00
2	Dugovni promet za period 01.01. - 31.12.2024. g.	3,420,000.00	320,000.00	900,000.00	11,758.50
3	Potražni promet za period 01.01. - 31.12.2024. g.	3,650,000.00	120,000.00	1,100,000.00	11,758.50
4	Saldo potrsživsnja / obaveza na dan 31.12.2024. g.	1,270,000.00	200,000.00	480,000.00	0.00

Poslovanje sa povezanim licima u izvještajnom periodu se odnosi na uzimanje novčanih pozajmica namjenjenih finansiranju kreditnih aktivnosti Društva i plaćanje naknade za zakup poslovnog prostora u kome je smješteno sjedište Društva.

Prilikom ugovaranja uslova za transakcije sa povezanim licima ispoštovan je princip „van dohvata ruke“

2. Eksternalizacija

Društvo je u 2024. godini četiri usluge povjerilo sljedećim eksternim saradnicima:

- ✓ Usluge vezane za održavanje i razvoj softvera povjerene su pravnom licu Infostudio doo, Sarajevo i Wenisoft Niš.

- ✓ Usluge vezane za održavanje i razvoj softvera za obračun plata povjerene su pravnom licu Infosistem doo, Bijeljina,
- ✓ Advokatske usluge su povjerene Advokatskoj kancelariji Čeklić, Krsmanović i Matić, Bijeljina.

3. Događaji nakon datuma finansijskih izvještaja


Do datuma usvajanja i predaje finansijskih izvještaja nisu uočeni nikakvi naknadni događaji, a koji bi mogli značajno uticati na izmjenu finansijskih izvještaja Društva ili na poslovanje u budućnosti.

4. Drugi finansijski izvještaji

→ *Izvještaj o promjenama na kapitalu* sačinjen je u skladu sa Zakonom o sadržini i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu ("Sl. glasnik RS" broj 64/06,116/11) i Pravilnik o načinu prijema, obradi i sprovođenju formalno pravne, računovodstvene i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u jedinstven registar finansijskih izvještaja (SL. glasnik RS br. 4/2024). Ovaj izvještaj se nalazi na strani 12., odražava strukturu, promjene i veličinu kapitala za 2023. i za 2024. godinu.


→ *Izvještaj o tokovima gotovine* sačinjen je u skladu sa Zakonom o sadržini i formi obrasca izvještaja o tokovima gotovine ("Sl. glasnik RS" broj 64/06,116/11) i Pravilnik o načinu prijema, obradi i sprovođenju formalno pravne, računovodstvene i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u jedinstven registar finansijskih izvještaja (SL. glasnik RS br. 4/2024). Ovaj izvještaj se nalazi na strani 10. i 11., odražava novčane tokove iz poslovne aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja, čiji konačan pokazatelj visina neto rast/ neto pad gotovine i gotovinskih ekvivalenata u 2023. godini i 2024. godini.

Računovođa


Jelena Mihajlović



Direktor


Davor Pejić

